

Sepedi

Kgato

2A

# Roko ya Mebalabala



Leah Sapi



**Tlhaka (poeletšo )**

**w**

**Ditlhaka tše diswa**

**š, ts**

**Roko ya Mebalabala**

**Sepedi**

**Kgato: 2A**

ISBN: 978-1-77981-469-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Leah Sapi

Moswantšhi: Arty Musoke

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023.

# Roko ya Mebalabala



**Leah Sapi**

Matsobane le Mašoto ba itokiša. Ba etela malome Tsetsewa. Matsobane o pakile dikuku. Mašoto o rata go apara roko ya mebalabala.





A ka apara eng? Roko yeo e botse kudu. E mo dula gabotse. Gape o rata roko yeo kudu.

Aowii! Mašoto ga a bone roko ya mebalabala.

Mma o mo fa roko ye tala. A lebelela fase.  
Mašoto ga a rate roko ye. Mma a tsitsinkela  
Mašoto.





Matsobane a lebelela Mašoto ka makalo. A mo fa sekhete se se tala. Le sona ga a se rate.

Ka pejana Mašoto a bula woteropo. A tsenā  
ka gare ga woteropo. A goga diaparo.








Matsobane a bona diaparo di gašagane.  
“Aaa! Mašoto o dirile eng? Diaparo ka moka  
di fase.”

Mašoto a ya a tsitsinkela ka gare ga lepokisi la Matsobane la diaparo. Roko ga e bonale. Mma a dumiša koloi. Mašoto a emiša matsogo, a hemela godimo.





Mašoto a bula manki wa diaparo. A di foša  
godimo le fase. Mašoto o lebela eng? O  
lebelela roko ya mebalabala.

Mašoto a boela a lebelela ka gare ga wateropo. A topa diaparo ka se tee ka se tee.

“Agee! Roko ya ka še. E šošobane. Ke dire eng?”





Mašoto a šidula roko. A e apara. Roko e mo  
dula gabotse. O sepela a itebelela a lebile  
Matsobane.

Matsobane a reta Mašoto. A mo tsebiša gore ke senoinoi. Mašoto a segelela, ba namela koloi. Mma a re, “Ga se ra ema ka phošo.” Ka moka ba sega. Ba ya ga malome Tsetsewa.





## Readers

### Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

### Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaitai
- Šibelane sa Tinjiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlanjana

### Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa magale
- Mothei wa dihlapo
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a ltefeletša
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

### Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofole

### Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofole
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

